



CRNA GORA  
OPŠTINA BUDVA  
**Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj**

Trg Sunca br. 3, 85310 Budva, Crna Gora, tel: +382 33 451 287, e-mail: urbanizam.bd@budva.me

Broj: 06-332/23-1319/3  
Budva, 30.11.2023. godine

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, rješavajući po zahtjevu PRIBILOVIĆ VLADIMIRA na osnovu člana 223. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), na osnovu Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju pomoćnih objekata („Službeni list“ CG - opštinski propisi br. 21/14) i DUP-a „Rozino I“ („Službeni list CG - opštinski propisi“ br. 01/09) izdaje:

**URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE**  
za izradu investiciono tehničke dokumentacije za  
**izgradnju pomoćnog objekta tipa 3 – ograda**

**1. LOKACIJA**

**Blok broj: 14**

**Urbanistička parcela broj:** 8 koju čine dijelovi **katastarskih parcela broj 621/1, 625/1, 625/2, 3089/1, 3066/1 i kat. parcela broj 625/3 KO Budva**

Tačni podaci o katastarskim parcelama koje čine predmetnu urbanističku parcelu utvrđuju se kroz izradu Elaborata parcelacije po planskom dokumentu. Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i isti mora biti ovjeren od strane Uprave za katastar i državnu imovinu - PJ Budva.

**Pomoćni objekat se postavlja, odnosno gradi u granicama urbanističke parcele u skladu sa planskim dokumentom, odnosno u granicama kat. parcele ukoliko nije donijet plan detaljne razrade. (Odluka, član 4)**

**Po zahtjevu, ograda se postavlja, odnosno gradi unutar kat. parcele broj 621/1 KO Budva, na granici dijela UP8, u bloku 14.**

**2. NAMJENA OBJEKTA**

**Pomoćni objekat tipa 3 – ograda**

**3. POSTOJEĆE STANJE NA KATASTARSKOJ / URBANISTIČKOJ PARCELI**

U listu nepokretnosti broj 3345 od 15.11.2023. godine za KO Budva na **katastarskoj parceli broj 621/1** upisana je porodična stambena zgrada površine 94m<sup>2</sup> i dvorište površine 273m<sup>2</sup>. U podacima o teretima i ograničenjima upisana je hipoteka, predbilježba žalbe i da objekat nema dozvolu. Na kat. parcelli kao

vlasnici upisani su Pribilović Tatjana i Pribilović Vladimir. Potrebno je regulisati imovinsko pravne odnose među suvlasnicima kat. parcele, kao i regulisati terete ukoliko se isti odnose na predmet ovih UTU.

#### **4. USLOVI ZA OGRAĐIVANJE KATASTARSKE/ URBANISTIČKE PARCELE**

Prema tekstualem dijelu DUP-a „Rozino I“, za namjenu – SV1, navedeno je sledeće:

##### **„Ograđivanje“**

Parcele objekata se mogu ograđivati uz uslove utvrđene ovim planom:

- parcele se ograđuju zidanom ogradom do visine od 0.90 m (računajući od kote trotoara) ili transparentnom ogradom do visine od 1.60 m.
- zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju, i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu unutar parcele koja se ograđuje.
- ograde objekata na uglu ne mogu biti više od 0.90 m računajući od kote trotoara, zbog obezbjeđenja vizuelne preglednosti raskrsnice.
- vrata i kapije na uličnoj ogradi mogu se otvarati jedino prema unutrašnjosti parcele.“ (tekstualni dio DUP-a, strana 57)

Prema Odluci o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata („Službeni list CG - opštinski propisi“ br. 21/14):

**„Pomoćni objekat se postavlja, odnosno gradi u granicama urbanističke parcele u skladu sa planskim dokumentom, odnosno u granicama kat. parcele ukoliko nije donijet plan detaljne razrade.**

Ukoliko se pomoćni objekat postavlja odnosno gradi na prostoru za koji nije donijet plan detaljne razrade ili ako se pomoćni objekat postavlja odnosno gradi na prostoru za koji planom detaljne razrade nijesu precizno utvrđeni uslovi postavljanja odnosno građenja, uslovi se određuju odbredbama ove odluke. (Član 4. Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju pomoćnih objekata)

Na osnovu planskog dokumenta detaljne razrade mogu se na granici urbanističke parcele u cijelosti ili djelimično postavljati odnosno graditi **ograde**.

**Ograde moraju biti unutar parcele koja se ograđuje.** Ukoliko se radi o zajedničkoj ogradi dva susjeda ograda se može postaviti na granicu parcele. Vrata i kapije mogu se otvarati samo ka unutrašnjosti parcele. (Član 7. Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju pomoćnih objekata)

Maksimalna visina ograde koja se postavlja odnosno gradi oko urbanističke ili katastarske parcele na kojoj je planirana izgradnja stambenog objekta iznosi 1,50m. Ograde objekata na uglu, raskrsnici saobraćajnica, moraju biti transparentne i ne mogu biti visočije od 0,90m, računajući od kote trotoara, zbog obezbjeđenja vizuelne preglednosti raskrsnice.

Ograda može biti puna i transparentna, urađena od kamena, betona, metala, kao živa ograda ili kombinacija navedenih materijala.

**Prema javnim površinama** ograda mora biti transparentna, iznad visine od 60cm, izuzev ako se postavlja živa ograda, a materijali moraju biti u skladu sa ambijentom, što se za svaki konkretni slučaj precizira uslovima.

Prema susjednim urbanističkim, odnosno katastarskim parcelama ograda može biti i puna pod uslovom da ne prelazi visinu iz stava 1 ovog člana. Izuzetno visina neprozirne ograde može iznositi do 2,0m, uz saglasnost susjeda.“ (Član 8. *Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju pomoćnih objekata*).

## **5. USLOVI ZA IZGRADNJU NADZEMNIH I PODZEMNIH POMOĆNIH OBJEKATA**

Nadzemni pomoći objekat postavlja se odnosno gradi u granicama urbanističke odnosno katastarske parcele, na udaljenosti od najmanje 1,50 metra od njene granice.

Podzemni pomoći objekat postavlja se odnosno gradi u granicama urbanističke odnosno katastarske parcele, na udaljenosti od najmanje 1,0 metra od njene granice.

Izuzetno od stava 1 i 2 ovog člana, pomoći objekat, osim ograde i potpornog zida se može graditi uz granicu urbanističke odnosno katastarske parcele, po prethodno pribavljenoj saglasnosti vlasnika susjedne urbanističke odnosno katastarske parcele. (član 5 *Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju pomoćnih objekata*)

## **6. USLOVI ZA ZAŠTITU MASLINJAKA**

Ukoliko se na području lokacije nalazi jedan broj pojedinačnih primjeraka ili niz grupa maslina potrebno je postupati po Zakonu. Masline i maslinjaci su zaštićeni Zakonom o maslinarstvu i maslinovom ulju. Maslinjaci, kao najvažniji i ambijentalno najdragocjeniji dio potkunjica (tradicionalne seoske baštne), čuvaju se u postojećoj formi, sa izvornim suvomeđama i terasama. Nije dozvoljena izgradnja staza ili betoniranje ovih površina. Suvomeđe, suhozidi, podzidi i terase se ne smiju rušiti. Dozvoljena je njihova rekonstrukcija isključivo tradicionalnim načinom zidanja (u suvo). Obavezno je da se sve masline sačuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjeri zelenila, ukoliko je to zaista neophodno, presade na novu poziciju u okviru iste urbanističke parcele uz neophodno pribavljanje odobrenja. Odobrenje za presađivanje maslina u maslinjaku izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove poljoprivrede – Sekretarijat za privrednu opštine Budva, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za presađivanje. **Sjećanje i presađivanje maslina starih preko 100 godina je zabranjeno na osnovu člana 15. Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju.** (“Službeni list CG”, 45/14).

## **7. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU**

Pomoći objekti tipa 3 mogu se postavljati odnosno graditi tako da se ne promijeni prirodno oticanje vode na štetu susjednih parcela i objekata. (Odluka, član 12)

Investitor je dužan da radi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg objekta i izvođenje geoloških istraživanja i drugih radnji koje mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu pribaviti vodne uslove, u skladu sa članom 114 Zakona o vodama (“Službeni list RCG” broj 27/07, “Službeni list CG” broj 73/10, 32/11, 47/11, 48/11 i 52/16). Pribavljanje vodnih uslova nije potrebno za korišćenje vode koja ne prelazi obim opšte upotrebe vode i u slučaju kada novi ili rekonstruisani stambeni objekat ili manji poslovni i drugi objekat (koji se gradi u skladu sa odgovarajućim prostornim planskim dokumentom) koji se priključuje na Javni vodovod i kanalizaciju, a vodu za potrebe objekta koristi samo za piće i sanitarnе potrebe.

U skladu sa članom 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, Sekretarijat po službenoj dužnosti pribavlja Vodne uslove za izradu projektne dokumentacije za vodne uslove za izgradnju / rekonstrukciju lokalnih, nekategorisanih i šumskih puteva sa pripadajućim objektima i mostova od lokalnog značaja (tačka 31 stav 1 člana 115 Zakona o vodama), od Sekretarijata za privrednu Opštine Budva.

Pravilnik o sadržini zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata ("Službeni list CG" broj 07/08).

## 8. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

U skladu sa odredbama Člana 14 i 15. Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju pomoćnih objekata:

„Tehničku dokumentaciju za postavljanje odnosno građenje pomoćnog objekta izrađuje privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik koje ispunjava uslove propisane Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije. Tehnička dokumentacija se izrađuje na osnovu uslova izdatih u skladu sa ovom Odlukom. Tehnička dokumentacija za građenje pomoćnog objekta izrađuje se na nivou idejnog rješenja, osim za zidane garaže za više vozila i potporne zidove visine preko 1,0m. Tehnička dokumentacija za postavljanje pomoćnog objekta, sastoji se od grafičkog prikaza lokacije i objekta na katastarskoj podlozi odgovarajuće razmjere, prateće dokumentacije proizvođača i atesta.“

„Pomoćni objekat se postavlja, odnosno gradi na osnovu odobrenja nadležnog organa lokalne uprave za poslove uređenja prostora i izgradnje objekata. **Odobrenje** iz stava 1 ovog člana izdaje se na osnovu sljedeće dokumentacije:

- dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu i kopije plana;
- uslova za postavljanje odnosno građenje pomoćnog objekta;
- tehničke dokumentacije urađene u skladu sa ovom odlukom izrađene u četiri primjerka od kojih su dva u zaštićenoj digitalnoj fomi ili
- za pomoćne objekte koji se postavljaju ateste, garancije i dokumentaciju proizvođača i izvođača
- građevinske dozvole za objekat čijem korišćenju služi pomoćni objekat, osim za ograde i potporne zidove
- saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih posebnim propisima.

Dokaze iz stava 2 tač. 2, 5 i 6 ovog člana pribavlja organ nadležan za izdavanje odobrenja za postavljanje odnosno građenje pomoćnog objekta po službenoj dužnosti.“

## 9. PRILOZI

List nepokretnosti, Kopija katastarskog plana,  
Izvod iz planske dokumentacije

Rukovodilac Sektora za urbanizam  
Mila Mitrović, dipl.ing.arh



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva,
- Urbanističko- građevinskoj inspekciji,
- a/a



UPRAVA ZA KATASTAR  
I DRŽAVNU IMOVINU



CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA  
BUDVA

Broj: 104-919-20043/2023

Datum: 15.11.2023.

KO: BUDVA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe UTU izdaje se

**LIST NEPOKRETNOSTI 3345 - IZVOD**

**Podaci o parcelama**

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon, klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
621 1		6 12/16	31/03/2016	CARINE	Dvoriste ODRŽAJ, POKLON		273	0.00
621 1	1	6 6		CARINE	Porodična stambena zgrada ODRŽAJ, POKLON		94	0.00
								367 0.00

**Podaci o vlasniku ili nosiocu**

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
	PRIBILOVIĆ TATJANA BUDVA BUDVA Budva	Sukorišće	5/36
	PRIBILOVIĆ VLADIMIR MAINSKI PUT BB Budva	Sukorišće	31/36

**Podaci o objektima i posebnim djelovima**

Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
621 1	1	Porodična stambena zgrada NASLJEĐE	959	P1 94	/
621 1	1	Stambeni prostor KUPOVINA Trosoban stan	1	P 18	Svojina PRIBILOVIĆ VLADIMIR MAINSKI PUT BB Budva
621 1	1	Stambeni prostor POKLON	2	P 57	Svojina PRIBILOVIĆ TATJANA BUDVA BUDVA Budva Susvojna PRIBILOVIĆ VLADIMIR MAINSKI PUT BB Budva
621 1	1	Stambeni prostor POKLON	3	P1 75	Susvojna PRIBILOVIĆ TATJANA BUDVA BUDVA Budva Susvojna PRIBILOVIĆ VLADIMIR MAINSKI PUT BB Budva

**Podaci o teretima i ograničenjima**

Broj Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava

## Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
621	1			2	Dvorište	31/03/2016 15:26	Predbilježba Žalbe na rješ.br.954-104-u-4991/06.od 21.10.08.od Lompar-Pribilović Jovanke.
621	1			3	Dvorište	05/12/2017 7:59	Hipoteka HIPOTEKA I REDA U IZNOSU OD 40.000,00 E U KORIST KALEZIĆ DARKA NA SUVLASNIČKO DIJELU PRIBILOVIĆ VLADIMIRA.SA ZABRANOM OTUĐENJA,I OPTEREĆENJA PREDMETNE NEPOKRETNOSTI BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIČCA I PRISTANKOM NA IZVRŠENJE BEZ ODLAGANJA NAKON DOSPEJELOSTI OBEZBIJEDENOG POTRAZIVANJA BR.UZZ 1061/17.OD 27.11.2017.G KOD NOTARA POLOVIĆ IRENE IZ BUDVE.
621	1			4	Dvorište	04/12/2019 9:4	Hipotečka HIPOTEKA I REDA U IZNOSU OD 40.000,00 E U KORIST KALEZIĆ DARKA NA SUVLASNIČKO DIJELU OD 26/36.PRIBILOVIĆ VLADIMIRA..SA ZABRANOM OTUĐENJA,I OPTEREĆENJA PREDMETNE NEPOKRETNOSTI BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIČCA I PRISTANKOM NA IZVRŠENJE BEZ ODLAGANJA NAKON DOSPEJELOSTI OBEZBIJEDENOG POTRAZIVANJA BR.UZZ 1061/17.OD 27.11.2017.G KOD NOTARA POLOVIĆ IRENE IZ BUDVE.
621	1	1	2	1	Stambeni prostor	05/12/2017 7:59	Hipotečka HIPOTEKA I REDA U IZNOSU OD 40.000,00 E U KORIST KALEZIĆ DARKA NA SUVLASNIČKO DIJELU PRIBILOVIĆ VLADIMIRA..SA ZABRANOM OTUĐENJA,I OPTEREĆENJA PREDMETNE NEPOKRETNOSTI BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIČCA I PRISTANKOM NA IZVRŠENJE BEZ ODLAGANJA NAKON DOSPEJELOSTI OBEZBIJEDENOG POTRAZIVANJA BR.UZZ 1061/17.OD 27.11.2017.G KOD NOTARA POLOVIĆ IRENE IZ BUDVE.
621	1	1	2	2	Stambeni prostor	04/12/2019 9:4	Hipotečka HIPOTEKA I REDA U IZNOSU OD 40.000,00 E U KORIST KALEZIĆ DARKA NA SUVLASNIČKO DIJELU OD 26/36.PRIBILOVIĆ VLADIMIRA..SA ZABRANOM OTUĐENJA,I OPTEREĆENJA PREDMETNE NEPOKRETNOSTI BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIČCA I PRISTANKOM NA IZVRŠENJE BEZ ODLAGANJA NAKON DOSPEJELOSTI OBEZBIJEDENOG POTRAZIVANJA BR.UZZ 1139/19.OD 13.11.2019.G KOD NOTARA POLOVIĆ IRENE IZ BUDVE.
621	1	1	3	1	Stambeni prostor	05/12/2017 7:59	Hipotečka HIPOTEKA I REDA U IZNOSU OD 40.000,00 E U KORIST KALEZIĆ DARKA NA SUVLASNIČKO DIJELU PRIBILOVIĆ VLADIMIRA..SA ZABRANOM OTUĐENJA,I OPTEREĆENJA PREDMETNE NEPOKRETNOSTI BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIČCA I PRISTANKOM NA IZVRŠENJE BEZ ODLAGANJA NAKON DOSPEJELOSTI OBEZBIJEDENOG POTRAZIVANJA BR.UZZ 1061/17.OD 27.11.2017.G KOD NOTARA POLOVIĆ IRENE IZ BUDVE.
621	1	1	3	2	Stambeni prostor	04/12/2019 9:4	Hipotečka HIPOTEKA I REDA U IZNOSU OD 40.000,00 E U KORIST KALEZIĆ DARKA NA SUVLASNIČKO DIJELU OD 26/36.PRIBILOVIĆ VLADIMIRA..SA ZABRANOM OTUĐENJA,I OPTEREĆENJA PREDMETNE NEPOKRETNOSTI BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIČCA I PRISTANKOM NA IZVRŠENJE BEZ ODLAGANJA NAKON DOSPEJELOSTI OBEZBIJEDENOG POTRAZIVANJA BR.UZZ 1139/19.OD 13.11.2019.G KOD NOTARA POLOVIĆ IRENE IZ BUDVE.
621	1	1		1	Porodična stambena zgrada	25/01/2019 0:0	Nema dozvolu
621	1	1		1	Porodična stambena zgrada	05/12/2017 7:59	Hipotečka HIPOTEKA I REDA U IZNOSU OD 40.000,00 E U KORIST KALEZIĆ DARKA NA SUVLASNIČKO DIJELU PRIBILOVIĆ VLADIMIRA..SA ZABRANOM OTUĐENJA,I OPTEREĆENJA PREDMETNE NEPOKRETNOSTI BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIČCA I PRISTANKOM NA IZVRŠENJE BEZ ODLAGANJA NAKON DOSPEJELOSTI OBEZBIJEDENOG POTRAZIVANJA BR.UZZ 1061/17.OD 27.11.2017.G KOD NOTARA POLOVIĆ IRENE IZ BUDVE.
621	1	1		2	Porodična stambena zgrada	01/06/2009 0:0	Predbilježba Žalbe na rješ.br.954-104-u-4991/06.od 21.10.08.od Lompar-Pribilović Jovanke.




## Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
621	1	1		2	Porodična stambena zgrada	04/12/2019 9:4	Hipoteka HIPOTEKA I REDA U IZNOSU OD 40.000,00 E U KORIST KALEZIĆ DARKA NA SUVLASNIČKO DIJELU OD 26/36.PRIBOLOVIĆ VLADIMIRA..SA ZABRANOM OTUDENJA, OPTEREĆENJA PREDMETNE NEPOKRETNOSTI BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA I PRISTANKOM NA IZVRŠENJE BEZ ODLAGANJA NAKON DOSPEJELosti OBEZBIJEDENOG POTRAŽIVANJA BR.UZZ 1139/19.Od 13.11.2019.G KOD NOTARA POLOVIĆ IRENE IZ BUDVE.
621	1	1		3	Porodična stambena zgrada	05/12/2017 7:59	Hipoteka HIPOTEKA I REDA U IZNOSU OD 40.000,00 E U KORIST KALEZIĆ DARKA NA SUVLASNIČKO DIJELU PRIBOLOVIĆ VLADIMIRA..SA ZABRANOM OTUDENJA, OPTEREĆENJA PREDMETNE NEPOKRETNOSTI BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA I PRISTANKOM NA IZVRŠENJE BEZ ODLAGANJA NAKON DOSPEJELosti OBEZBIJEDENOG POTRAŽIVANJA BR.UZZ 1061/17.Od 27.11.2017.G KOD NOTARA POLOVIĆ IRENE IZ BUDVE.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



IZVOD IZ DUP-a ROZINO 1, list 09 Parcelacija  
(Službeni list CG, opštinski propisi 01/09)



Rukovodilac Sektora za urbanizam,  
Mila Mitrović, dipl.ing.arch.



Budva, 28.11.2023. godine